

basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

MOPHATO 12

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA (FAL)

PAMPIRI YA BORARO (P3)

NGWANAITSEELE 2012

MEMORANTAMO

MADUO: 100


Memorantamo o, o na le ditsebe di le 15.

KAROLO YA A: RUBORIKI YA TSEKATSHEKO YA GO TSHWAYA TLHAMO (50)

	Khoutu 7: Phithhelelo ka dinaledi	Khoutu 6: Phithhelelo ka matsetseleko	Khoutu 5: Phithhelelo e e tletseng	Khoutu 4: Phithhelelo e e itumedisang	Khoutu 3: Phithhelelo ka tekano	Khoutu 2: Phithhelelo e e tshaelang	Khoutu 1: Ga a fithhelela
DITENG LE IPAAKANYO (MADUO 32)	80–100% <u>26–32</u> -Diteng di matsetseleko le boithamedi jo bo kwa godimo. -Dikgopolo tse di tsibosang e bile di bontsha kgolo. -Ipaakanyo ya ntsha e thagisitse tlhamo e e se nang diphoso e bile e kgatlhisa.	70–79% <u>22½–25½</u> -Diteng di supa boithamedi. -Dikgopolo di na le boikakanyetso e bile di kgatlhisa. -Ipaakanyo ya ntsha e thagisitse tlhamo e e bontshang kitso le go kgatlhisa.	60–69% <u>19½–22</u> -Diteng di maleba e bile di na le kgolagano e e rileng/isegang. -Dikgopolo di a kgatlhisa le go usa pelo. -Ipaakanyo ya ntsha e thagisitse tlhamo e ntle e e kgatlhisang.	50–59% <u>16–19</u> -Diteng di maleba e bile di lomagane sentle di a kgatlhisa e bile di itlhametswe sentle. -Ipaakanyo ya ntsha e thagisitse tlhamo e e kgotsofatsang e bile e kgatlhisa.	40–49% <u>13–15½</u> -Diteng di magareng, e bile ditlwaefegile. -Go na le diphattha tsa kamano. -Dikgopolo di maleba. -Boithamedi jo bo rileng. -Ipaakanyo ya ntsha e thagisitse tlhamo e e lekaneng, kgatlhisang le go lomagana.	30–39% <u>10–12½</u> -Diteng go le gantsi ga di thaloganyege, di tla ka kamano/kgolagano. -Dikgopolo tse di mmalwa e bile di boeleditswe. -Go sa lekaneng ga maemo a puotlaleletso ya ntsha ntle le ipaakanyo ya ntsha. -Tlhamo ga e a tlhagisiwa sentle.	0–29% <u>0–9½</u> -Diteng ga di maleba gothelele. -Ga go kamano. -Dikgopolo di gasagane le go boelediwa. -Ipaakanyo ya ntsha e e sa lekaneng. -Tlhamo e e bokoa.
PUO, SETAELE LE TSEREGANYO (MADUO 12)	10–12 -Puo le matshwao a puiso di dirisitswe ka-tolamo. -Tiriso e e kgodisang ya dikapuo.	8½–9½ -Puo le matshwao a puiso di lolame. -Tlhopho ya mafoko e siametswe temana. -Setaele, segalo le rejisetara di maleba le setlhogo. -Bogolo ga go diphoso ka ntsha ya go buisa gape le go siamisa.	7½–8 -Go na le bosupi jwa tirisopuo e e tlhobaetsang. -Puo le matshwao a puiso di nepagetse. -Tlhopho ya mafoko e siametswe temana. -Setaele, segalo le rejisetara di siametswe setlhogo. -Go le gantsi ga go na diphoso go ya ka buisa gape le go siamisa.	6–7 -Kitso e e rileng ya kgatelelo ya puo. -Puo e e botlhofo, matshwao a puiso a lekaneng. -Tlhopho ya mafoko e lekaneng. -Setaele, segalo rejisetara di tsamaelana le ditlhokego tsa setlhogo. -Go sa ntse go na le diphoso tse di mmalwa.	5–5½ -Puo e e mo magareng, matshwao a puiso, ga a dirisiwa ka nepo/fa gongwe a fosagetse. -Tlhopho ya mafoko e e sa reng sepe. -Setaele, segalo, rejisetara di tlhoka kgolagano. -Go na le diphoso.	4–4½ -Go na le diphoso tsa puo le matshwao a puiso. -Tlhopho ya mafoko e nnye. -Setaele, segalo, rejisetara ga di a lekana. -Go diphoso.	0–3½ -Puo le matshwao. a puiso di fosagetse gotlhelele. -Tlhopho ya mafoko ga e a lekana. -Setaele, segalo le rejisetara di fosagetse gotlhelele.

62-11-2008
SAC/MS/2008/11/11
01/12/2008
62-11-2008

<p>KAGEGO (MADUO 6)</p>	<p><u>5-6</u> -Go ikamanya gothelele le sethogo. -Diteng di maleba tofa. -Dipolelo, ditemana di thamilwe ka tsele e e kgodisang. -Boleele bo maleba le ditshokego tsa tshamo.</p>	<p><u>4½</u> -Go ikamanya thata le sethogo. -Dipolelo, ditemana di thamilwe sentle. -Boleele ke jo bo lekaneng.</p>	<p><u>4</u> -Go ikamanya le sethogo go go rileng. -Dipolelo, ditemana di tshwaragane sentle. -Boleele jo bo lekaneng.</p>	<p><u>3-3½</u> -Dintsha dingwe tse di thokegang di thagisitse. -Dipolelo, ditemana di fosagetse mme tshamo e na le thaloganyo. -Boleele ke jo bo lekaneng.</p>	<p><u>2½</u> -Bontsi jwa dintsha bo thagisitse. -Dipolelo, ditemana di ka ne di fosagetse mme tshamo e na le thaloganyo. -Boleele ke jo bo lekaneng.</p>	<p><u>2</u> -Go tswa mo sethogo ka dirako dingwe mme o sa kgone go thaloganya dikakanyo. -Dipolelo le di ditemana di thakathakane. -Boleele – tshamo e telele/khutshwane thata.</p>	<p><u>0-1½</u> -Go tswa mo sethogo gothelele. -Dipolelo le ditemana di thakathakane. -Ga go na tatelano. -Boleele – tshamo e telele/khutshwane thata.</p>
------------------------------------	---	---	---	--	--	---	---




KAROLO YA B: RUBORIKI YA GO TSHWAYA DIKWALO TSE DILEELE TSA TIRISANO (30)

	Khoutu 7: Phitlhelelo ka dinaledi	Khoutu 6: Phitlhelelo ka matsetseleko	Khoutu 5: Phitlhelelo e e tletseng	Khoutu 4: Phitlhelelo e e itumedisang	Khoutu 3: Phitlhelelo ka tekano	Khoutu 2: Phitlhelelo e e tshaelang	Khoutu 1: Ga a fitlhelela
DITENG, TOGAMAANO LE POPEGO (MADJUO 20)	80–100% <u>16–20</u>	70–79% <u>14–15½</u>	60–69% <u>12–13½</u>	50–59% <u>10–11½</u>	40–49% <u>8–9½</u>	30–39% <u>6–7½</u>	0–29% <u>0–5½</u>
	Kitso e e manontlhotho ya ditlhokego tsa sethangwa. -Kwalo e e kwa godimo e sa fapoge sethogo gotlhelele. -Ikamanyo e e matsetseleko le diteng mmogo le dikakanyo tse di tshagetsang sethogo. -Bopaki jwa togamaano e e se nang diphoso e e dirileng tshagiso ya sethangwa se se maleba. -Kagego e e nepagetseng gotlhelele.	-Kitso e e kwa godimo ya ditlhokego tsa sethangwa. -Kwalo e e kwa godimo e sa fapoge sethogo. -Ikamanyo le diteng, dikakanyo tse di tshagetsang sethogo. -Bopaki jwa togamaano jo bo ntshitseng sethangwa se se maleba. -Melao ya kwalo ya sethangwa e dirisitswe ka bottalo.	-Kitso e e mo magareng ya sethangwa. -Kwalo e e maleba e fapogile go se nene. -Bogolo go na le ikamanyo le diteng le ditlha tse di tshagetsang sethogo. -Bosupi jo bo tletseng jwa go rulaganya bo ntshitse sethangwa se se mo magareng. -Tiriso e e tletseng ya melao ya sebopego se se tshokegang.	-Kitso e e itekanetseng ya ditlhokego tsa sethangwa. -Kwalo e e itumedisang ya diteng le dikakanyo di tshagetsa sethogo. -Bosupi jo bo lekaneng jwa go rulaganya bo tshagetsa sethangwa se se fekaneng. -Tiriso e e lekaneng ya melao ya sebopego se se tshokegang.	-Kitso e e lekaneng ya ditlhokego tsa sethangwa. -Kwalo e e itumedisang ya diteng le dikakanyo di tshagetsa sethogo. -Bosupi jo bo lekaneng jwa go rulaganya bo tshagetsa sethangwa se se potlana se se seng potlana go puo tlaleletso ya ntsha. -Sethangwa se se sa tshagisiwang sentle. -Tiriso e e potlana, e e fosagetseng ya melao ya sebopego se se tshokegang.	-Kitso e e potlana ya ditlhokego tsa sethangwa. -Kwalo e e potlana e e seng maleba ya diteng le dikakanyo di tshagetsa sethogo. -Bosupi jo bo potlana jwa go rulaganya bo tshagitsitse sethangwa se se seng potlana se se seng maleba go puo tlaleletso ya ntsha. -Sethangwa se se sa tshagisiwang sentle. -Tiriso e e potlana, e e fosagetseng ya melao ya sebopego se se tshokegang.	-Go tlhoka kitso ya ditlhokego tsa sethangwa. -Ga go na tomagano ya diteng le dikakanyo. -Dintlha tse di nnye tse di tshagetsang sethogo. -Bosupi jo bo sa felelang jwa go rulaganya bo tshagitsitse sethangwa se se sa rulaganang. -Ga go na tiriso ya melao ya sebopego se se tshokegang.


SETHWANA PUOTLALETSO YA NTSHA (FAL)/P3
 62-4-2012
 2012/04/06 10:00:00

<p>8-10</p> <p>-Tirisopuo e e nepagetseng e le matlhagatlhaga. -Tlotlofoko e e kwa godimo e le maleba go tebo, baamogedi le bokao. -Setaele, segalo, rejisetara e e nepagetseng tota. -Thokego ya diphoso morago ga puiso le go tseleganya -Boleele jo bo maleba.</p>	<p>7-7½</p> <p>-E tlhamegile bontle ka nepagalo. -Tlotlofoko e e maleba go tebo, baamogedi le bokao. -Segalo se se maleba go lebeletswe setaele, segalo le rejisetara ya se potso e se batlang. -Bogolo go sena diphoso tse dintsi morago ga puiso le go tseleganya. -Boleele jo bo maleba.</p>	<p>6-6½</p> <p>-E tlhamegile le go buisega bonoto. -Tlotlofoko e e maleba go tebo, baamogedi le bokao. -Setaele, segalo, rejisetara e e maleba. Go se diphoso tse dikalo morago ga puiso le go tseleganya. -Boleele jo bo maleba.</p>	<p>5-5½</p> <p>-Popego e e lekaneng. -Diphoso ga di kgoreletse kelelo. -Tlotlofoko e e lekaneng tebo, baamogedi le bokao. -Setaele, segalo, rejisetara di lekanetse. -Diphoso tse di mmalwa morago ga puiso le go tseleganya. -Boleele jo bo batlileng bo lekana.</p>	<p>4-4½</p> <p>-O lekile popego, e na le diphoso tse dinnye. -Puo ga e ntsi e bile ga e a dirisetswa tebo, baamogedi mmogo le bokao jwa potso. -O felelwa ke setaele, segalo le rejisetara e e maleba. -Diphoso tse dintsinzana morago ga puiso le go tseleganya. -Boleele jo bo feteletseng kgotsa jo bokhutshwane.</p>	<p>3-3½</p> <p>-Kagego ga e maleba e bile go boima go bona kelelo. -Tlotlofoko e tlhoka go phekolwa e bile ga e tsamaelane le tebo, baamogedi le bokao. -Setaele, segalo le rejisetara ga di maleba gothelele. -Go diphoso le kwa ntle ga gore go ntile le puiso le go tseleganya. -Boleele jo bo feteletseng kgotsa jo bokhutshwane thata.</p>	<p>0-2½</p> <p>-Kagego ga e maleba e bile go boima go bona kelelo. -Tlotlofoko e tlhoka go phekolwa tota e bile ga e tsamaelane le tebo, baamogedi le bokao. -Setaele, segalo le rejisetara ga di tsamaelane le sethogo. -Go diphoso le go sa tlhaloganyege, tota le fa morago ga puiso le go tseleganya. -Boleele jo bo feteletseng kgotsa jo bokhutshwane thatathata.</p>
<p>PUO, SETAELE LE TSELEGANYO (MADUO 10)</p>						




KAROLO YA C: RUBORIKI YA GO TSHWAYA DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO/TSA TSHUPETSO/ TSHEDIMOSSETSO/PONO TSE DI DIRISANG MEKGWA E FAROLOGANENG YA TLHAELETSANO (20)

	Khoutu 7: Phithhelelo ka dinatledi	Khoutu 6: Phithhelelo ka matsetseleko	Khoutu 5: Phithhelelo e e tletseng	Khoutu 4: Phithhelelo e e itumedisang	Khoutu 3: Phithhelelo ka tekano	Khoutu 2: Phithhelelo e e thiaelang	Khoutu 1: Ga a fithhelela
DITENG, IPAAKANYO LE SEBOPEGO (MADUO 13)	80–100% <u>10½–13</u> -Kitso e e anameng, e e kgethegileng ya dithokego tsa sethangwa. -Bontsha temogo e e tletseng ya bokao jo bo anameng fa a kwala. -Go kwala go go rupeletsweng. -Motlhatlojwa o tswelatsa go tlhomama, ga a rathe sekgwa. -Nyalelano e e tletseng ya diteng le dikakanyo, ditlhaloso tsa maemo a a kwa godimo di neetswe.	70–79% <u>9½–10</u> -Kitso e e kgodisang ya dithokego tsa sethangwa. -Bontsha temogo e e anameng ya bokao mo dithangweng tse dintsi fa a kwala ditiro. -Go kwala tswelatsa go tlhomama a sa itemogele dikgoreletsi tse di masisi. -Go te gantsi go na le nyalelano ya diteng, dikakanyo le ditlhaloso di neetswe, mme diteng tsothe di tshogetsa setlhogo. -Bosupi jwa ipaakanyo kgotsa ipaakanyetso ya kwalo ya sethangwa bo tlhagisitse sethangwa se se duleng diatia.	60–69% <u>8–9</u> -Kitso e e siameng ya dithokego tsa sethangwa. -Bontsha temogo ka kakarato ya bokao mo dithangweng tse dintsi fa a kwala ditiro. -Go kwala tswelatsa go tlhomama a sa itemogele dikgoreletsi tse di masisi. -Go te gantsi go na le nyalelano ya diteng, dikakanyo le ditlhaloso di neetswe, mme diteng tse dintsi di tshogetsa setlhogo. -Bopaki jwa ipaakanyo kgotsa ipaakanyetso ya kwalo ya sethangwa bo tlhagisitse sethangwa se se kgathisang.	50–59% <u>6½–7½</u> -Kitso e e lekaneng ya dithokego tsa sethangwa. -Bontsha temogo ngwe ya bokao mo dithangweng tse dintsi fa a kwala ditiro. -Go kwala tswelatsa go tlhomama a sa itemogele dikgoreletse maithomo a tiro ka kakarato. -Nyalelano e e itumedisang ya diteng le dikakanyo. -Diteng dingwe di tshogetsa setlhogo. -Bosupi jwa ipaakanyo kgotsa ipaakanyetso ya kwalo ya sethangwa bo tlhagisitse sethangwa se se kgotsofatsang.	40–49% <u>5½–6</u> -Kitso e e magareng ya dithokego tsa sethangwa. -Bontsha thaelo e e rileng ya kitso ya bokao mo dithangweng fa a kwala ditiro. -Go kwala tswelatsa go tlhomama a sa itemogele dikgoreletse maithomo a tiro ka kakarato. -Nyalelano e e magareng ya diteng le dikakanyo. -Diteng dingwe di tshogetsa setlhogo. -Bosupi jwa ipaakanyo kgotsa ipaakanyetso ya tlhomo e e lebegang bo tlhagisitse sethangwa ka tekano le nyalelano.	30–39% <u>4–5</u> -Kitso e e thiaelang ya dithokego tsa sethangwa. -Bontsha thaelo ya kitso ya bokao mo dithangweng fa a kwala ditiro. -Go kwala tswelatsa go tlhomama a sa itemogele dikgoreletse maithomo a tiro ka kakarato. -Nyalelano ya diteng le dikakanyo go le gantsi e a thaela. -Diteng tse di mmalwa di tshogetsa setlhogo. -Tiro ga e mo maemong a selekano sa Pulo tlaletso ya nthla, le fa tota a ipaakantse.	0–29% <u>0–3½</u> -Ga go kitso ya dithokego tsa sethangwa. -Bontsha go tlhoka kitso gothelele ya bokao mo dithangweng fa a kwala ditiro. -Go kwala tswelatsa go tlhomama a sa itemogele dikgoreletse maithomo a tiro ka kakarato. -Nyalelano ya diteng le dikakanyo go le gantsi e a thaela. -Diteng tse di mmalwa di tshogetsa setlhogo. -Ipaakanyo/kwalo e e sa itumediseng ya sethangwa. -Tlhagiso e e bokoa ya sethangwa. -Ga go na tiriso ya melao ya sebopego se se thlokegang.



PUO, SETAELE LE BOSUPI JWA PALO (MADUO 7)	6-7	5-5½	4½	3½-4	3	2½	0-2
<p>-Tlhagiso ya maemo a a kwa godimo ya melao e e maleba ya popego ya sethangwa.</p> <p>-Thutapuo ya mo sethangweng e nepagetse e bile e agegile ka bontle jo bo gaisang.</p> <p>-Tlotlofoko e e humileng e le maleba mo maithomong, baamogeding le mo bokaong.</p> <p>-Setaele, segalo le tirisopuo di maleba fa go lebeletswa ditlhokego tsa tiro.</p> <p>-Sethangwa ka kakaretso ga se na diphoso morago ga go buisiwa gape le go tlhithwa diphoso.</p> <p>-Boleele bo nepagetse.</p>	<p>-Melao e e thokegang ya popego ya sethangwa e dirisitse sentle.</p> <p>-Sethangwa se agilwe bontle se buisega bonolo.</p> <p>-Tlotlofoko e e maleba mo maithomong, baamogeding le mo bokaong.</p> <p>-Setaele, segalo le tirisopuo go le gantsi di maleba.</p> <p>-Sethangwa go le gantsi ga se na diphoso morago ga go buisiwa gape le go tlhithwa diphoso.</p> <p>-Boleele bo nepagetse.</p>	<p>-Kakanyo e e itumedisang ya ditlhokego tsa popego ya sethangwa e dirisitse.</p> <p>-Sethangwa se agilwe ka go itumedisa.</p> <p>-Diphoso tse di leng kgoreletse kelelo ya dikakanyo.</p> <p>-Tlotlofoko ka tekano mo maithomong, baamogeding le mo bokaong.</p> <p>-Tlhaelo ya setaele, segalo le tirisopuo di maleba.</p> <p>-Sethangwa se sa ntse se na le diphoso morago ga go buisiwa gape le go tlhithwa diphoso.</p> <p>-Boleele bo nepagetse.</p>	<p>-Go kakanyo e e lekaneng ya ditlhokego tsa popego ya sethangwa.</p> <p>-Sethangwa se agilwe ka ditlhokego fela tse di thokegang.</p> <p>-Diphoso di mmalwa.</p> <p>-Tlotlofoko e a tlhaela e bile ga e maleba mo maithomong, baamogeding le mo bokaong.</p> <p>-Tlhaelo ya setaele, segalo le tirisopuo fela le fale.</p> <p>-Sethangwa se na le diphoso tse di mmalwa morago ga go buisiwa gape le go tlhithwa diphoso.</p> <p>-Boleele jo bo fetang tekano/ sethangwa se sekhutshwane thatathata.</p>	<p>-Go tlhaelo ka kakaretso mo tirisong ya melao e e thokegang ya popego ya sethangwa.</p> <p>-Sethangwa se agilwe boka e bile go thata go se thaloganya.</p> <p>-Tlotlofoko e thoka go boeletswa ka tsenelelo, mme ga e maleba mo maithomong, baamogeding.</p> <p>-Sethangwa se diphoso gothe tse di thibang letsatsi, e bile go thakathakane gothe.</p> <p>-Boleele jo bo fetang tekano/ sethangwa se sekhutshwane thatathata.</p>	<p>-Ga go a dirisiwa melao ya popego ya sethangwa.</p> <p>-Sethangwa se agilwe boka e bile go thata go se thaloganya.</p> <p>-Tlotlofoko e thoka go boeletswa ka tsenelelo, mme ga e maleba mo maithomong, baamogeding.</p> <p>-Sethangwa se diphoso gothe tse di thibang letsatsi, e bile go thakathakane gothe.</p> <p>-Boleele jo bo fetang tekano/ sethangwa se sekhutshwane thatathata.</p>		



POELO YA GO ITHUTA: LO 3: GO KWALA LE GO TLHAGISA**THANOLO YA DIPOTSO:****KAROLO YA A: TLHAMO****MADUO: 50**

DINOMORO TSA DIPOTSO	DITLHOGO	MEFUTA YA DITLHAMO
1.1	Ga ke ise ke tshege jaana mo botshelong jwa me.	Kanelo
1.2	Ntwa magareng ga mapodisi le magodu.	Tlhaloso
1.3	Botshelo bo boima fela bo monate.	Thanolo
1.4	Nka thusa bana ba dikhutsana jaana...	Maitlhommo
1.5	A go botlhokwa go direlwa moletlo wa Materiki (Matric Dance)? Dumalana kana o ganetsane le ntlha e.	Ngangisano
1.6, 1.7 le 1.8	Tshekatsheko ya ditshwantsho.	Kanelo / Tlhaloso / Thanolo Ngangisano / Maitlhommo

KAROLO YA B: DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO: MADUO 30

DINOMORO TSA DIPOTSO	MOFUTA WA SETLHANGWA
2.1	Lekwalo la semmuso (official letter)
2.2	Lekwaloikitsiso (CV)
2.3	Dipotsotherisano (interview)
2.4	Pegelo (report)

KAROLO YA C: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO: MADUO 20

DINOMORO TSA DIPOTSO	MOFUTA WA SETLHANGWA
3.1	Taletso (invitation)
3.2	Bukatsatsi (diary)
3.3	Dikaelo (directions)

PALOGOTLHE: 100

MEFUTA YA DITLHAMO**1.1 TLHAMO YA KANELO**

Mofuta o wa tlhamo, o anela ka sengwe kgotsa tiragalo e e fetileng. E ka kwalwa go tswa mo matlhakoreng a a farologaneng.

Setlhogo	Dintlha tse di solofetsweng
Ga ke ise ke tshege jaana mo botshelong jwa me.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motlhatlhojwa a re tlhagisetse se se mo tshegisitseng. ✓ A re anele gore ke ka ntlha ya eng se mo tshegisitse. ✓ A re tlhalosetse ditiragalo sentle ka go latelana.

Kaedi ya go tshwaya tlhamo ya kanelo:

- Ditiragalo di tshwanetse go latelana sentle, mme mmuisi a dumele gore di diragetse, le fa tota e le dijo tsa ditoro.
- Tlhamo e, e kwalwe ka paka e e fetileng.
- Matseno e nne a a ngokang.
- Kanelo go le gantsi e tlhagisa ntlha e e rileng.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.
- Kanelo e tshwanetse go ngoka mmuisi go tloga kwa tshimologong go fitlha kwa bofelong.
- Setaele, puo le ditiragalo di tshwanetse go itumedisa babuisi.
- Kanelo e e atlegileng e bontsha diteng tse di maleba ka botlalo jaaka pono, modumo, monko/monkgo le tiriso ya ditemosi tse dingwe.
- Go tshwanetswe go elwe tlhoko gore mofuta o wa tlhamo o a tlhalosa.

1.2 TLHAMO YA TLHALOSO

Mokwadi mo tlhamong e, o tlhalosa sengwe ka mokgwa o mmuisi a tla itemogelang se se tlhalosiwang jaaka go batlega.

Setlhogo	Dintlha tse di solofetsweng
Ntwa magareng ga mapodisi le magodu	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motlhatlhojwa a tlhalose se se neng se diragala. ✓ A tlhalose gore ntw e tlhodilwe ke eng. ✓ Motlhatlhojwa a tlhagise maikutlo a gagwe ka ntw e.

Kaedi ya go tshwaya tlhamo ya tlhaloso:

- Motlhatlhojwa o tshwanetse go bopa setshwantsho ka mafoko a a a filweng.
- Motlhatlhojwa a tlhophe mafoko le tiriso ya mafoko a a bontshang maikutlo ka kelotlhoko go gorosa molaetsa sentle.
- Puo ya botshwantshi e dirisiwe ka boitshimololeli.
- Motlhatlhojwa a bontshe fa a na le maitemogelo mo setlhogong se.

1.3 TLHAMO YA THANOLO

Tlhamo ya mofuta o, e tthagisa dikakanyo kgotsa tshedimosetso ka tlhomamo. Mo mofuteng o wa tlhamo, motlhatlhojwa o tshwanetse go tlhalosa dikakanyo kgotsa dintlha ka tatelano.

Setlhogo	Dintlha tse di solofetsweng
Botshelo bo boima, fela bo monate.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motlhatlhojwa a re ranolele ka boima le monate wa botshelo. ✓ Motlhatlhojwa a tthagise dintlha tse di dirang gore a bone botshelo bo le boima fela bo le monate. ✓ A tthagise maitemogelo a gagwe ka botshelo.

Kaedi ya go tshwaya tlhamo ya thanolo:

- Setlhogo se tshwanetse go tthaloganngwa sentle.
- Go botlhokwa gore se motlhatlhojwa a se buang kgotsa a se tthagisang se tshegediwe ka dintlha.
- Motlhatlhojwa o tlhalosa bokao jo bo sa tlwaelegang gore mmusi a tthaloganye setlhogo le fa e le gore ga a na kitso e e tebileng.
- Dikakanyo di rulagane, di lolame mme di neye tlhaloso go simolola ka tse di itsegeng go ya ka tse di sa itsegeng.
- Tlhamo ya mofuta o, e kwalwe ka pakajaanong.

1.4 TLHAMO YA MAITLHOMO

Mo mofuteng o wa tlhamo, motlhatlhojwa o leba kakanyo, a bo a tthagisa maikutlo/tsibogo ya gagwe. Motlhatlhojwa a ka leba ditoro kgotsa se a eletsang go se fitlhelela mo botshelong jwa gagwe, mme a kwale maitlhomamo a gagwe.

Setlhogo	Dintlha tse di solofetsweng
Nka thusa bana ba dikhutsana jaana ...	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motlhatlhojwa a bue ka se se mo rotloeditseng go thusa bana ba. ✓ A bue gore o tla thusa jang. ✓ A tlhalose gore o tla kgona jang go bona thuso go fitlhelela maikaelelo a gagwe. ✓ A re senolele maikutlo a gagwe ka bana ba dikhutsana.

Kaedi ya go tshwaya tlhamo ya maitlhomamo:

- Tlhamo ya maitlhomamo e tseye letlhakore.
- Maikutlo a tseye karolo e e botlhokwa.
- Karolo e kgolo mo tthamong ke go tlhalosa. Ditlhaloso di tshwanetse go bonala, maikaelelo e le go tthagisa gape maikutlo a motlhatlhojwa a nako e e fetileng.
- Dikakanyo/megopolo/maikutlo di tshwanetse go senola boammaaruri le maitemogelo.

1.5 TLHAMO YA NGANGISANO


Mo tihamong e, motlhatlhojwa o tthagisa kakanyo, ntlhakemo mme a nganga ka maitlhommo a go dibela kemo ya gagwe. Kakanyo ya motlhatlhojwa e tshwanetse go totobala go simolola kwa ntlheng go fitlha kwa bofelong. Tlhamo e, e tshwanetse go tthagisa letlhakore le le lengwe mme motlhatlhojwa a leke go pateletsa mmuisi go leba ditiragalo ka leitlho la gagwe.

Setlhogo	Dintlha tse di solofetsweng
A go botlhokwa go direlwa moletlo wa Materiki (matric dance)? Dumalana kana o ganetsane le ntsha e.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motlhatlhojwa a tthagise gore a o dumalana le setlhogo kgotsa nnyaya. ✓ A tthagise dintlha tse di tshotlheleditseng kemo ya gagwe. ✓ A bontshe gore moletlo wa materiki o dirang (tshenyo kgotsa molemo). ✓ Motlhatlhojwa a bontshe ka moo ena a neng a ka dira ka teng go fedisa se. ✓ Motlhatlhojwa a tthagise maikutlo a gagwe ka moletlo o.

Kaedi ya go tshwaya tlhamo ya ngangisano:

- Motlhatlhojwa a simolole ka go tthagisa ntlhakemo ya gagwe go bontsha boitshimoleledi.
- A neye mefutafuta ya dingangisano go tshegetsa ntlhakemo ya gagwe mme a tihalose se.
- Tlhamo e tthagisa letlhakore le le lengwe mme dikakanyo di tthagisiwa ka kgatelelo e kgolo. Go dirisiwe mefuta e e farologaneng ya didiriswa tsa puo le dithekeniki tsa tirisopuo.
- Puo e dirisiwe ka maikutlo mme motlhatlhojwa a se ka a tihoka maitseo.
- Bokhutlo bo tshwanetse go tthagisa kakanyo e e tihomameng, e e tihaloganyegang mme e pateletse mmuisi go dumalana le se se tthagisitsweng. Tlhamo ya mofuta o, e kwalwe ka pakajaanong.

1.6-1.8 TLHAMO YA KANELO/MAITLHOMO/THANOLO



Kwalololo e ilelitswe

Phetla

ML
SP
MB

DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO**2.1 LEKWALO LA SEMMUSO**

Lekwalo la semmuso ke le le kwalelwang setheo sengwe se se rileng, motlhatlhojwa a kope sengwe e ka nna phatlhatiro kana thuso ya mokgwa mongwe mo setheong seo.

Lekwalo la ditebogo	Dintlha tse di solofetsweng
Motlhatlhojwa o kwalela motsamaisi wa Telkom lekwalo la ditebogo ka ntsha ya fa ba mo thusitse ka madi a go tswelensa dithuto tsa gagwe.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motlhatlhojwa o tshwanetse go kwalela kwa Telkom. ✓ Motlhatlhojwa o tshwanetse go tlhagisa maikutlo a gagwe ka thuso e a e boneng. ✓ A dirise mafoko a a bontshang gore o a leboga.

Kaedi ya go tshwaya lekwalo la semmuso:

- Motlhatlhojwa a kwale lekwalo le lekhutshwane, ka lona a bontshe maikutlo a gagwe mme a kwale ka mafoko a a bontshang tebogo le boingotlo.
- Go se ke ga nna le diphoso tsa mofuta ofe kgotsa ofe mo lekwalong le.
- Motlhatlhojwa a kwale dinomoro tsa mogala tsa kwa a ka fitlhelwang gona.
- Motlhatlhojwa a kwale diaterese di le pedi, ya gagwe le ya mokwalelwa.

2.2 LOKWALOIKITSISO

Lokwaloikitsiso ke lokwalo lo lo buang ka botshelo jwa motlhatlhojwa. Lo kwalelwa ditheo le mafapha a puso fa mongwe a batla tiro. Ke tshedimosetso e e kitlaneng e e maleba thata le mofuta wa tiro e e kopiwang.

Lokwaloikitsiso	Dintlha tse di solofetsweng
Motlhatlhojwa a kwale lokwaloikitsiso la tiro e a e boneng mo maraanyaneng (Internet) ya kwa bankeng ya Batho Pele.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motlhatlhojwa a kwale dintlha tse di tla bontshang gore o itse sengwe ka tiro ya kwa bankeng. ✓ Motlhatlhojwa a kwale dithuto tseo a ithutileng tsona mme di tsamaelane le tiro eo a tlileng go e dira.

Kaedi ya go tshwaya lokwaloikitsiso

- Motlhatlhojwa a neelane ka tshedimosetso e ntsi ka moo a ka kgonang ka teng, fela e nne e e maleba.
- Boikitsiso bo kitlane, bo tlhamalale le go nepagala.
- Motlhatlhojwa a supe bokgoni jwa boetedipele fa go kgonagala, le dikgono tsa go dira ka setlhopha le ka go dira a le esi.
- Motlhatlhojwa a dire gore boikitsiso jwa gagwe bo farologane le jwa batho ba bangwe botlhe.
- Go dirisiwe dipolelo tse dikhutshwane ka dikakanyo tse di bonolo le dikao tse di tlwaelegileng.
- Motlhatlhojwa a leke ka natla gore boikitsiso jwa gagwe bo bopiwe go tshwanela ditlhokego tsa tiro.

2.3 DIPOTSOTHERISANO

Dipotsotherisano ke kopano e e rulaganeng e mo go yona go nang le yo o bodiwang dipotso go fitlhelela tshedimose tso ka sengwe se se rileng. Dipotsotherisano ke mokgwa o o dirisiwang gantsi mo ditheong fa go thapiwa modiri, jaanong a tlhopiwa mo gare ga ba le mmalwa.

Dipotsotherisano	Dintlha tse di solofetsweng
Motlhatlhojwa ke mmegadikgang mme o kwala dipotsotherisano magareng ga gagwe le moithuti yo o gapileng sekgele mo dikgaisanong tsa puo (Speech Contest).	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motlhatlhojwa a tthagise se se dirang gore baithuti ba se kgone go tswelletsa dithuto tsa bona pele. ✓ A ntshe maikutlo a gagwe ka baithuti ba ba tlhokang thuso ya go ya sekolong. ✓ A tthagise/bolele se a ratang lefapha le ka se dira go tlhokomela gore baithuti botlhe ba bona tshono ya go tswelletsa dithuto pele.

Kaedi ya go tshwaya dipotsotherisano:

- Motlhatlhojwa a kwale ka mokgwa wa terama
- Mmuisano o kwalwe ka paakajaanong.

2.4 PEGELO

Pegelo ke tlhaloso e e rulagantsweng ya ditiro kgotsa ditiragalo, maitemogelo le diphithelole tsa motlhatlhojwa. Pegelo e neelana ka kitsiso go tloga go lephata lengwe go ya go le lengwe.

Pegelo	Dintlha tse di solofetsweng
Motlhatlhojwa o tla lebelela setshwantsho sa setimamolelo mme a kwale pegelo.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motlhatlhojwa a kwale gore go ne go diragala eng fa a tla bona setimamolelo. ✓ Tiragalo e ne e diragalela kwa kae. ✓ A tlhalose gore bagobadi ke bomang. ✓ Nako e tiragalo e diragetseng ka yona.

Kaedi ya go tshwaya pegelo:

- Setlhogo se bolela sentle gore ke ka ga eng.
- Motho yo o tshwanetseng go amogela pegelo o tthagisitswe.
- E kwadilwe ka pakaphethi.
- Dintlha tsa botlhokwa di totobaditswe.
- Ditlhogwana di kwadilwe ka ditlhaka tse dikgolo.
- Ditlhogwana di neilwe dinomoro gore di fitlhelwe bonolo.
- Motlhatlhojwa o kwadile mosaeno le letlha le a kwadileng ka lona.

DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO**3.1 TALETSEO**

Karata ya taletso ke fa go lalediwa mongwe kgotsa bangwe go tla moletlong. Dikarata di kwalwa ka mmegi, ka jalo ga go dirisiwe *ke, re, o*.

Taletso	Dintlha tse di solofetsweng
Motlhatlhojwa a thale karata ya taletso e mo go yona a laletsang tsala ya gagwe.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motlhatlhojwa a kwale leina la gagwe mo karateng ya taletso. ✓ A kwale leina la tsala ya gagwe. ✓ A kwale gore ke moletlo wa matsalo a gagwe. ✓ Motlhatlhojwa a tthagise nako e moletlo o tla tshwarwang ka yona. ✓ Motlhatlhojwa a kwale lefelo le moaparo o o tlokegang kwa moletlong. ✓ Motlhatlhojwa a se le bale dinomoro tsa mogala.

Kaedi ya go tshwaya taletso:

- Leina la moamogela baeng.
- Leina la motho yo o romelang taletso.
- Leina le sefane sa molalediwa.
- Se moeng a lalediwang kwa go sona. Fa go tlokega lebaka la moletlo.
- Neela letsatsi, letlha le nako ya moletlo.
- Ka kopo araba (R.S.V.P.).
- Aterese ya moromedi le nomoro ya mogala.
- Mokgwa wa moaparo o o tlokegang.

3.2 BUKATSATSI

Bukatsatsi ke buka e motlhatlhojwa a kwalang ka maikutlo, dikakanyo le maitemogolo a gagwe.

Bukatsatsi	Dintlha tse di solofetsweng
Motlhatlhojwa o kwala bukatsatsi ya malatsi a le matlhano ka ditiragalo tsa ipaakanyo ya ditlhatlhobo.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Motlhatlhojwa a kwale letsatsi le letlha le a kwalang dikgang ka lona. ✓ A dirise mafoko a motho wa ntlha. ✓ Dikgang tsa gagwe di tla nna tsa paka e e fetileng. ✓ A ka dirisa dipolelonolo le ditemana tse dikhutshwane. ✓ Puo e se nne ya semmuso.

